

# A U É

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI. DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE DE 1998

## Eth patrimòni eclesiastic aranés serà inventariat en un plaç maxim d'un an


Es trabalhs entà classificar es bens móbles e immòbles de totes es glèises araneses an començat per Santa Maria de Bossòst

**III** Sant Maria de Bossòst ei era prumèra des glèises deth parçan a on ja s'a començat a hér er inventariat des sòns bens patrimonials. Ei atau que,

des deth deluns, se trabalhe en un procès entà classificar tot eth patrimòni eclesiastic aranés que permetrà conéisher, en plaç maxim d'un an, eth conjunt isto-

ricoartistic dera zòna. Era Val d'Aran serà eth prumèr endret de Catalonha en quau, e coma experiéncia pilòt, s'inventariaràn ath madeish temps es

bens móbles e immòbles, un prètzhet qu'a mès de simplificar tot eth procès servirà tanben entà reduir es despenes que comportarà aguesta actuacion.



Enes trabalhs se inventariaran amassa es bens móbles e immòbles de cada ua des glèises

SILVIA PUERTOLAS

**Convèni entà  
crear eth  
Centre  
Aucupacionau  
tà disminuïts**

**V** Eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, era Delegada de Benestar Social en Llèida, Teresa Ribes, e eth Secretari Generau dera Fondacion "La Caixa", Lluís Reverter, signèren dimèrcles, en Vielha, un convèni de collaboracion entara creacion d'un Centre Aucupacionau tà disminuïts d'Aran. En aguest convèni se i contempla era aportacion econòmica de cada ua des parts entà poder amiar entà dauant aguest projècte qu'ei previst méter en marxa entar an que ven. Aguest Centre Aucupacionau darà trabalh, en ua prumèra fasa, a setze discapacitats, toti eri dera Val, e a mès deisharà dubèrta era possibilitat d'ampliacions, en cas de besonh.

### MIRALHEM-MOS

**VIII** Ei pr'amor deth són caractèr extrovertit qu'ei plan aisit de parlar damb Asuncion Espanya qu'ara viu a cò deth Panadèr de Salardú. Rebrembe Asuncion que de joena es causes èren pro senzilles, non pas coma ara; mès cau pensar com a de cambiar encara. Ditz qu'abantes i auie més union entre era gent; ei un shinhau critica damb era joenessa e es sues costums. Non acabe d'enténer era forma de hér des joeni, mès arriba ara conclusion de que "cadun se divertís ara sua manerà". Aué mos hè un bracat de coma se barauen es aubades, de coma se divertien es joeni, en tot hér petites matisacions sus era actuau joenessa. Es pelejes entre es gojats sembla que non siguen un nau invent, ja n'i auie pelejes quan pujauen es gojats de d'auti pòbles e trègen a barar as gojates deth pòble de Salardú.



**ROBA LABORAL  
HOSTALERIA  
COMPLEMENTOS LLAR**

ETH AUET

c/ Casteth, 10  
25530 Vielha

Tel. 973 64 02 20  
Mòbil: 970 208 614

**COPPOS**  
**LIQUIDACIÓN STOCKS**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**

APARTAMENTOS ELURRA.TEL.973-640024.FAX 642825.25539 BETREN

## ERA ENTREVISTA

Miquel Campà

PRESIDENT ROTARY CLUB VAL D'ARAN

# “Era nòsta prumèra actuacion des d'Aran a estat d'ajuda umanitària entà Sarajevo”

Silvia Puertolas  
Viella

**Silvia Puertolas.** Guaira gent forme part de Rotary Club ena Val d'Aran e des de quan fonciona?

**Miquel Campà.** Cau díder qu'aciu Rotary Club ei relativament joen. Fonciona concrètament des deth mes de març d'enguan. En aguesti moments i a dètz-e-ueit membres que ne formen part.

**S.P.** Mos explique per qué ua delegacion de Rotary Club en Aran e quini son es sòns objectius?


**M.C.** Es objectius son ben simples. Dauant de tot se tracte d'un grop d'amics que mos amassam cada setmana o coma molt tard cada quinze dies damb era intencion de promóir, finançar o ben cercar era financiacion de diferents programes que normaument son de caractèr umanitari. A mès, me cau díder qu'era nòsta finalitat ei tanben formatiu damb programes entàs joeni per miei d'escambis, bèques o un autre tipus d'ajudes formatiuas.

**S.P.** Des de Rotary Val d'Aran vien de hèr ua actuacion concreta per çò que tanh a ajuda umanitaria.

**M.C.** Òc. Se tracte deth nòste prumèr projècte umanitari qu'auem amiat entà dauant. Auem artenhut qu'era ròba d'esquí, qu'es monitors dera Escòla an portat ans entà darrèr en Baqueira, s'age destinat entà Sarajevo gràcies ara gestion que venguem de hèr amassa damb eth districte 11 der ajuntament de Barcelona. Aguesti an anat destinats as refugiats cosovars que son acampats enes entorns d'aguesti ciutat. Eth cargament siguec trasladat entara zòna per un camion eslovenc que paguèc eth madeish ajuntament de Barcelona.

**S.P.** Quines actuacions an previstes entà un futur?

**M.C.** Dempús de Sarajevo, eth nòste següent projècte ei enviar ua ajuda entath pòble Saharaui en collaboracion damb es Amics deth Pòble Saharaui, aciu en Aran. Tanben premaniràm un camp de trabalh entà amiar entà dauant un cors d'esquí entà disminuïts físics. Èm ena faena de cercar as esponsors



SILVIA PUERTOLAS

que mos volguen ajudar ja que, de viatges, ei dificil poder trapar ajudes econòmiques.

**S.P.** Mès laguens des Pirenèus i a d'autres delegacions.

**M.C.** I èm un totau de cinc clubs laguens der èish transpirenenc que son; ena Val d'Aran, Seu d'Urgell, Alt-Cerdanya, Berguedà e Ripollès. A mès provam d'organisar activitats conjuntes.

**S.P.** Quin ei er organigrama dera sua Associació?

**M.C.** Ei curiós pr'amor que i a un president e un president elècte qu'ei eth qu'aucuparà eth mèn lòc entar an que ven. Un secretari, un tressaurer e un cap de protocòl. Es sòcis, tanben an ua responsabilitat concreta ath laguens dera estructura.

**S.P.** Aguest club a caractèr internacionau.

**M.C.** Òc, ei de creacion americana e a mès d'un milion dus cents mil sòcis per tot eth mon. Aço te da era possibilitat de que, visites eth país que visites, tostamps trapes ua delegacion perque Rotary existís practicament per tot.

**S.P.** Mos parle de Rotary International.

**M.C.** Es nòrd-americans son plan aficionats ad aguest tipus

d'associacions. Concrètament Rotary, que se coneish per tot eth mon coma "Rotary International", neishec en 1905 e tot e qu'era finalitat ei era madeisha non se li da eth madeish enfòc des des Estats Units que des d'Euròpa.

**S.P.** Qué cau hèr entà formà-i part?

**M.C.** Ena Val d'Aran sonque s'a de èster acceptat pes sòcis que ja ne formen part. Non i a uns requisits definits.

**S.P.** Toti es associats paguen ua quòta mesadèra damb era quau se finançen part des actuacions qu'amien a tèrme.

**M.C.** Pagam ua quòta ara organiació que qu'a era sedenca en Evanston (E.U.A.). Aguesta Fondacion, de caractèr privat, ei des mès potentes damb aguest tipus de finalitats enes Estats Units. A programes concrets internacionaus pes quaus trabahe, qu'en fòrça cassi duren quauqui ans.

**S.P.** Mos concreta un shishau mès.

**M.C.** Un clar exemple ei un programe que hè fòrça temps que dure en collaboracion damb era OMS e que vire ath torn dera vacuna-

cion dera Polioplus. Laguens d'aguest programa s'an hèt campanhes de vacunacion per tot eth mon, qu'an servit entà erradicar basicament aguesta malautia. Un aspecte qu'a arribat ad aguest punt gràcies ara aportacion e trabahe de Rotary International. Tanben hèm uns auti programes coma per exemple en pro dera patz, entà lutar contra era hame, alfabetizacion... en tot eth mon.

**S.P.** Totun, aguesti programes non se pòden amiar entà dauant sonque damb es aportacions econòmiques des sòns sòcis.

**M.C.** Se cerquen recorsi e vies de financiacion tà qu'aguesti projectes se poguen desenvolopar. Un clar exemple ei eth que nosati auem hèt hè quauqui dies des d'aciu.

**S.P.** Qui mèrque es projectes coma eth que vostés an hèt damb Sarajevo?

**M.C.** Normaument les mèrques cada delegacion. En aguest sentit cau díder que de viatges tanpòc se trapen aguestes vies de financiacion quan se tracten de projectes d'emergència econòmica plan grana. Coma exemple, s'a creat peth Club Rotary Santander un programe entà

## PERFIL

Miquel Campà neishec en Vic en octubre de 1959. Arribè ena Val d'Aran en 1986 entà gestionar e dirigir ua casa de colònies en Canejan e trabahe posteriorment en un otèl en Bossòst. Era sua activitat laborau tanben passèc peth Parador d'Arties. Dempús estèc vinculat damb diuères activitats financeres e de marqueting. Des der an 1996 era sua activitat professional se desvelope ena administracion publica en camp deth turisme. Forme part de Rotary Club Val d'Aran deth quau n'ei President e fondoner, amassa damb uns auti sòcis.

construir potz d'aigua en Zaire era prumèra partida ei de 150 milions de pessetes. Evidement non tròbes qui t'esponsorise un programa d'aguest tipus.

**S.P.** Justament un des endrets qu'ara an de besonh ajuda umanitaria son es victimas der uracan Mitch. Des de Rotary Internacionau tanben i an collaborat?

**M.C.** S'encara non s'a hèt non vò díder que non se vase a hèr. Parlant clarament, cau díder qu'ara era zòna de Centre America, afectada per aguest fenomèn, ei de fòrça actualitat. M'expliqui: En aguesti moments totes es ajudes se destinan entad aquiu, mès calerà veir se d'aciu sies mesi es ajudes contunharàn en aguesti línia. Rotary Club trabahe ara en zònes coma Bòsnia a on encara i a fòrça problemes. Aguest ei eth cas dera manca de condicionament enes edificis en un moment en què es temperatures son de 20 grads per dejós de zèro, sense comentar ues autes mancances estructurals des quaus ja non se'n parle. Ei a díder era nòsta filosofia ei intervier quan dilhèu ja non tot eth mon se ten en questions solidàries consequències de hets qu'en quinsevolh cas tanben cau atier.

JAUME VILALTA  
PresidentCRISTINA COLL HUIX  
Directora generalVICENT SANCHIS  
DirectorLLUÍS MARTÍNEZ  
Subdirector

Redacció:

SILVIA PUERTOLAS

Producció tècnica:  
JORDI PELÀEZPublicitat:  
ALBERT BORRÀS

JORDI RIBAS

Centraleta Tel.: 93-316 39 00 - Fax: 93-316 39 36

Publicitat Tel.: 93-316 39 23 - Fax: 93-316 39 25

Subscriptors Tel.: 93-316 39 44 - Fax: 93-316 39 15

Distribució Tel.: 93-316 39 16 - Fax: 93-316 39 15

Consell de Cent, 425 - 08009 Barcelona

Telefons a la Vall d'Aran  
Redacció: 909 50 92 02

Publicitat: 908 69 29 50

DI, B20.249-1976

DIFUSIÓ CONTROLADA PER L'OJD

# Er inventariat des bens móbles e immòbles des glèises comence per Santa Maria de Bossòst

Eth procès entà classificar eth patrimòni eclesiastic se complementarà damb era catalogacion d'aguesti bens

Silvia Puertolas  
VIELHA

Bossòst, Arro, Arres Dessús, Arres Dejós, Vilamòs, Es Bòrdes, Benós e Begós son es prumèri pòbles dera Val d'Aran enes quaus se portaràn a tèrme es trabalhs d'inventariat des bens patrimonials des sues glèises.

Aquesta serà era prumèra fasa dera actuacion que se desenvoloparà per tot eth patrimòni eclesiastic dera Val d'Aran, atenguent ar acòrd que s'artenhie entre Consell Generau e Generalitat, ena visita que hège a finaus defh mes d'octubre eth Delegat Territorial de Cultura, Francesc Vidal, ara zòna.

Dada era importància per çò que tanh ara quantitat e qualitat deth conjunt istoricoartistic aranés, ère de besonh mèter en marcha eth projècte, tà conéisher era existéncia reau de toti es objectes de valor qu'alòtgen es glèises e tanben en quauque cas es que sauen es vesins des pòbles mès que son de propietat eclesiastica.

Ei atau que deluns passat, en temple de Santa Maria de Bossòst, començau aguest procès d'inventariat des bens móbles e immòbles que s'amirà per totes es parròquies

deth parçan damb era ajuda de toti es capelhans.

Mossèn Juan, dera parròquia de Bossòst, ei eth prumèr que ja a començat a dar supòrt ara actuacion en tot dar a conéisher es objectes que se consideren d'interès tà èster inventariats a mès de hèr d'assessor as tres membres que confeccionaràn era documentacion de tot d'aguest auviatge.


Tanben cau remercar qu'aquest trabalh d'inventariat se complementarà damb era catalogacion des bens. Aguesta catalogacion compòrtarà era protecció jurídica legau de tot eth conjunt patrimonial aranés que constarà en libre de registre corresponent.

## Experiència pilot

Era Val d'Aran serà eth prumèr endret de Catalunya en quau, e coma experiència pilot, s'amirà a tèrme er inventariat de manera conjunta.

Cau díder qu'aguest ei eth prumèr viatge que s'inventarien parallèlament es bens móbles e immòbles, ua faena qu'a mès de simplificar eth procès supòrt tanben ua reducció de despenses.

Entad aguesti trabalhs, se compde damb ua partida econòmica iniciau de cinc



Es tecnics comencèren es trabalhs aguesta setmana

SILVIA PUERTOLAS

miliots e miei de pessetes, uns sòs que seràn auançats peth Consell Generau d'Aran.


Totun eth Delegat de Cultura, Francesc Vidal, se comprometec, ena sua visita en Aran, a qu'era Conselleria de Cultura dera Generalitat pagarie ua part des despenses que se generen damb aguesta actuacion, qu'ei previst que sigue prèsta en un plaç maxim d'un an.

## Assessorament

Ei personnes que s'encueden de portar a tèrme eth procès, trabalhen aguest inventariat peça per peça damb ues fícies enes quaus se delimiten es característiques fisiques e se detalhe era sua relevància istorica e artística.

Totun, dat que se tracte d'ua faena plan complèxa pera especificitat de quauques formes artistiques araneses (talha, escultura...) a mès dera dificultat que comparte trobar bibliografia concreta sus er art aranés, se compde damb eth supòrt tecnic der Institut Ametller de Barcelona, especialisat en estudi der art ispanic.

Un viatge hèt er inventari



Es capelhans ajudarànt entà classificar es pèces

SILVIA PUERTOLAS

que conforme tot eth patrimòni des glèises araneses, s'en magasemarà tota era informacion en un supòrt en CD-ROM.

Des deth Consell Generau s'a adreçat ua circulara as ajuntaments araneses entà dar

a conéisher aguest projècte e ara ora demandà-les qu'informent ara maxima institucion aranesa entà unificar criteris d'intervencion, en cas que se volgue desenvolopar, en un futur, bera actuacion qu'afecte ar auviatge.

## BANDO

Se met en coneishement de tot eth vesiat qu'eth forfait entàs remontadors dera Estacion d'Esquí "Baqueira-Beret" entara temporada 98/99 ei ara venta damb es següentes:

### CONDICIONS

- Figurar en Cens Municipau d'abitants damb ua antiquitat minima de 5 ans.
  - Acreditar qu'es sòns principaus mieis de vida, o en tot tractà-se de menors d'edat, es deth cap de familia, les obten ena Val d'Aran.
  - Eth prètz des abonats de temporada serà de 11.000.- Ptes. entàs mès grans de 6 ans enquis 16 includits, e 56.000.- Ptes. entàs auti.
  - Es vesins que non agen complit ath començament dera temporada es 6 ans d'edat e es qu'en dita data agen complit es 70 o mès, s'acuelheràn as condicions generaus dera estacion d'esquí e gaudiràn deth forfait de franc.
  - Cada sollicitud aurà d'acompanhà-se de 2 fotografies tamanh carnet, nòm complèt, edat, sexe e nautada.
  - Er impòrt deth madeish aurà d'ingressà-se en respectiu compde des oficines dera "Caixa".
  - Eth plaç d'inscripcion serà enquiat dia 24 de noveme, enes oficines des Ajuntaments.
- Çò que se hè public entath generau coneishement de toti es interessats.



Propietari:  
JOSEP ALTADILL GONZALEZ

**Establiment Gourmet**  
**Pinxos - Tapes**  
**Bodega (criances, reserves**  
**i grans reserves)**  
**Productes de la Vall**  
**Menjar preparat per emportar**

Passeg dera Libertat, 5 • Vielha  
Tel./Fax (973) 64 08 82  
25530 VIELHA (LLEIDA)

# Er ajuntament de Bossòst assumís provisionalment era gestio dera sua zòna esportiu

Redaccion  
VIELHA

**E**r ajuntament de Bossòst a assumit era gestio dera zòna esportiu deth municipi. Aguesta, que siguec bastida ara hè tres ans, l'a hèt a fencionar des d'alavetz enquia ara era empresa SEAE de Barcelona, especializada en aguest tipe d'installacions.

Bossòst a prenut eth contròle des madeishes, dempùs que SEAE age decidit abandonar era sua gestio coma conseqüéncia deth

deute generat qu'artenie es quate milions e miei de pesetes, un deute ath qu'era empresa aurà de hè front.

SEAE s'a hèt cargue dera zòna esportiu, des deth mes de mai der an 1996, dempùs que se li adjudiquèsse per miei de concors public. Aguesta adjudicacion li permete explotà-la pendent eth temps que durèsse era vigença legislatura.

Totun es deutes generades, heren plantejà-se ara direccio dera empresa de deishar era sua gestio, qu'a compdar d'ara assumis eth pròpi

consistòri.

Aguesta ei ua mesura prenuda de manerà provisional dat que, segontes eth regidor der ajuntament de Bossòst, Máximo Ramón Rodríguez: "Des deth consistòri ja se tra-balhe entà cercar ua auta empresa que s'encueude des installacions".

Rodríguez higec: "Nosati pensam qu'ei convenient cer-


car ua empresa entà qu'assumis que eth sòn foncionament cò abantes possible ja que des der ajuntament non auem coma mission gestio-nar agesta zòna, dat que cau ua empresa especializada en matèria esportiu, mès dòc que mos correspon cercar a qui s'encueude deth bon foncionament".

Pendent eth temps que

dure aguesta situacion er ajuntament mantierà es madeishi oraris e personau contractat enquiat moment, entà que toti aqueri que volguen contunhar practicant beth esport en aguest centre, non se veiguen privats de hèc.


Era zòna esportiu de Bossòst a actuaument uns cent sòcis, un nombre que s'incrementa enes mesi de ostiu, quan se daurissen ath public es piscines.

Es installacions aufrissen era possibilitat de practicar esports coma tènis, squash, petanca o minigòlf. Tanben an gimnàs, saunes, cafeteria e ua sala sociau. A mès se comp-de damb eth camp de fòtbol municipau anèx.



SILVIA PUERTOLAS

Es installacions seguissen dubèrtes, en tot que son gestionades per ajuntament



Era passada dimenjada en Palai Victòria Eugènia de Montjuïc en Barcelona, s'amassauen es principals empreses vinculades damb eth mon der esquí, laguens dera onzau edicion dera fira Nivalia 98. Totun, ua des nauetats d'enguian a estat era recuperacion dera pista d'esquí damb nhèu artifici, installada en exterior deth recinte firau. Empreses deth parçan coma Baqueira Beret S.A o era Escòla d'Snowboard dera Val d'Aran collaboreron ena organisaion des exhibicions que se i heren. Se i poderen veir esquiaires de grana qualitat coma era aranesa, Nuria Moga o monitors dera Escòla de Snowboard dera Val d'Aran qu'aprofiteron entà practicar aguesta modalitat en un endret tan insolit. Aguesta pista qu'auie 70 mètres de long e 12 de ample se dauric ath public en generaou pendent es tres dies que durèc era fira.

## telefons d'interès generaou

973 64 18 01 Consell Generau d'Aran

Cò de Saforcada

(25530 Vielha)

973 64 25 69 Archiu Istoric Generau d'Aran  
973 64 18 15 Musèu Val d'Aran  
973 64 18 15 Ecomusèu de Vilamòs  
973 64 18 15 Musèu S. Joan d'Arties

Major, s/n  
Major, 36  
Major, s/n  
Ctra. Baquéira, s/n

(25537 Arros)  
(25530 Vielha)  
(25551 Vilamòs)  
(25599 Arties)

973 64 00 80 Pompiers Val d'Aran

Ctra. Nacionau, 230

(25530 Vielha)

973 64 00 04 Espitau Val d'Aran  
973 64 82 29 Dispensari medicau - Les  
973 64 82 11 Dispensari medicau - Bossòst

Espitau, 5  
Pl. dera Glèisa, s/n  
Sorieu, s/n

(25530 Vielha)  
(25540 Les)  
(25550 Bossòst)

973 64 53 88 Farmàcia Palà - Baquéira  
973 64 43 46 Farmàcia Palà - Arties  
973 64 23 46 Farmàcia Català - Vielha  
973 64 25 85 Farmàcia Palà - Vielha  
973 64 20 39 Farmàcia Moralejo - Bòrdes  
973 64 82 07 Farmàcia Almansa - Bossòst  
973 64 72 44 Farmàcia Almansa - Les

Edif. Campalias, s/n  
Ctra. deth Pòrt, s/n  
Avda. Pas D'Arrò, s/n  
Sentin, 1  
Antecada, s/n  
Eduardo Aunòs, s/n  
Querimònia, 3

(25598 Baquéira)  
(25599 Arties)  
(25530 Vielha)  
(25530 Vielha)  
(25551 Es Bordes)  
(25550 Bossòst)  
(25540 Les)

973 64 12 91 Parròquia de Salardú  
973 64 00 21 Parròquia de Vielha  
973 64 82 53 Parròquia de Bossòst  
973 64 81 05 Parròquia de Les

Sant Andrèu, 1  
Pas d'Arrò, 8  
Major, 31  
Pl. dera Glèisa, s/n

(25598 Salardú)  
(25530 Vielha)  
(25550 Bossòst)  
(25540 Les)

973 64 20 44 Mossos d'esquadra  
973 64 80 14 Comissaria - Les  
973 64 52 77 Guàrdia Civil - Baquéira  
973 64 00 05 Guàrdia Civil - Vielha  
973 64 81 77 Guàrdia Civil - Bossòst  
973 64 72 29 Trafic - Bossòst  
973 64 01 75 Caserna militar - Vielha

Edif. Tressens baish  
Ctra. de França, s/n  
Parcatge Baquéira, s/n  
Monitcibison, s/n  
Sorieu, s/n  
Sorieu, s/n  
Pas d'Arrò, s/n

(25539 Betren)  
(25540 Les)  
(25598 Baquéira)  
(25530 Vielha)  
(25550 Bossòst)  
(25550 Bossòst)  
(25530 Vielha)

973 64 20 88 Gasolinera - Vielha  
973 64 72 91 Gasolinera - Era Bordeta  
973 64 71 00 Gasolinera - Pontaut

Ctra. deth Tunel, s/n  
Ctra. N-230, s/n  
Ctra. N-230, s/n

(25530 Vielha)  
(25551 Era Bordeta)  
(25549 Pontaut)

973 64 57 26 Infor. turisme Salardú  
973 64 16 12 Infor. turisme Arties  
973 64 01 10 Infor. turisme Vielha  
973 64 82 07 Infor. turisme Bossòst  
973 64 72 44 Infor. turisme Les  
973 64 44 55 Infor. Baquéira Beret  
973 64 09 79 Cen. Iniciatives Turistiques

Balmes, 2  
Pl. Urtau, 26  
Sarriulera, 5  
Eduardo Aunòs, s/n  
Pl. der Ajuntament, s/n  
Nucleu Baquéira, s/n  
Avda. Castièro, 15

(25598 Salardú)  
(25599 Arties)  
(25530 Vielha)  
(25550 Bossòst)  
(25540 Les)  
(25598 Baquéira)  
(25530 Vielha)

973 64 72 32 Deportur  
973 64 24 44 Camins des Pirinèus  
973 64 08 88 Escòla d'Equitacion  
973 64 28 64 Palai de Gèu  
973 64 81 57 Complex esportiu Bossòst

Sant Ròc, 1  
Pas d'Arrò Baishi, s/n  
Ctra. França, s/n  
Eth Solan, s/n  
Era Lana, s/n

(25550 Bossòst)  
(25530 Vielha)  
(25530 Vielha)  
(25530 Vielha)  
(25550 Bossòst)

973 64 01 95 Parada de taxis (Vielha)  
932 65 65 92 Coches de línia  
906 33 00 03 Informacion meteorologica  
900 12 35 05 Informacion carreteras

Pl. Sant Antoni, s/n

(25530 Vielha)

# Eth Centre Aucupacionau tà disminuïts poirie foncionar abantes de deseme deth 99

Redaccion  
VIELHA

Dimèrcles se signau en Vielha eth convèni de collaboracion entara creacion deth Centre Aucupacionau tà disminuïts d'Aran, entre eth Consell Generau, Benestar Sociau e era Fondacion "La Caixa".

Ena signatura i sigueren presenti eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, era Delegada de Benestar Sociau en Lhèida, Teresa Ribes e eth Secretari Generau dera Fondacion "La Caixa", Lluís Reverter.

## Aportacions

Er objècte dera signatura d'aguest document ère fixar es normes pes

quaus se regirà era construccion e eth foncionament deth centre, atau coma es aportacions economicas de cada ua des parts.

En convèni se detalhe era participacion economica de cada un des collaboradors. Eth Govèrn aranés se compromet a aportar ua quantitat de vint-i-cinc milions de pessetes, que serviran entà aquerir eth locau a on anarà plaçat aguest Centre Aucupacionau.

Benestar Sociau, pera sua part, destinarà ua partida economica entà cobrir part des jornaus que crubaràn es traballadors d'aguest futur centre destinat ara formacion laborau tant tà disminuïts fisics coma psíquics deth parçan.

Era Fondacion "La Caixa" a fixat tanben ua quantitat de dètz milions de



A. RUIZ

Eth convèni se signèc dimèrcles en Vielha

pessetes entà invertir, que se destinaràn entara construccion deth madeish atau coma tà aquerir tot eth mobiliari deth sòu interior.

Er endret a on anarà plaçat eth Centre Aucupacionau serà justament ath costat dera lauaria industria entà disabilitats que bastis era Fondacion ONCE, en poligon industria de Vielha.

Segontes s'acordèc ena amassada

que se mantenguec entara signatura deth convèni, eth centre poirie èster ua realitat en un plaç maxim d'un an.

Aguest darà trabalh, en ua prumèra fasa, a un totau de 16 disminuïts e deishà dubèrta era possibilitat d'ampliaciò en cas qu'atau sigue de besonh, çò que permetrie tanben servir de Centre Aucupacionau tà disminuïts dera comarca vesia dera Alta Ribagòrça.

# • ESPORTS •

## FÓTBOL

### U.D.BOSSÒST

"Premiere Division Poule A" Liga Francesa  
U.D.Bossòst & Pointis In Oc 1  
Deman dimenge, en Camp Municipau de Bossòst  
U.D.Bossòst-Aurignac SP II  
Dimenge 29 de noveme. Eliminatòria Copa de Comenges (pendent de sorteig)

### A.R.LES

"Promotion Poule A" Liga Francesa  
A.R.Les 3 St. Gaudens III 3  
Deman dimenge, en camp deth St. Plancard St. Plancard N II - A.R.Les

### F.C.VIELHA

"2e Division Poule B" Liga Francesa  
Roquefort 0 - F.C.Vielha. 7  
Deman dimenge, en camp deth Vielha  
F.C.Vielha. - Pointis In Oc.II

### ESCOLA DE FÓTBOL

(Categoria mens 11) Liga Francesa  
Aué, entàs 15.00 ores en camp deth Cierp Cierp - Escòla de Fòtbol  
Dissabte 28 de noveme, entàs 15:00 ores  
Escòla de Fòtbol - E.F.C.A

(Categoria mens 13) Liga Francesa  
St. Gaudens 2 - Escòla de Fòtbol 4  
Dissabte 28 de noveme, entàs 15:00 ores en Lycée  
Luchon - Escòla de Fòtbol

(Categoria mens 15) Liga Francesa  
Escòla de Fòtbol 7 - Mane 0  
Aué, entàs 15.00 ores, en camp deth Marignac  
Cierp - Escòla de Fòtbol  
Dissabte 28 de noveme, entàs 15:00 ores  
Escòla de Fòtbol - Mabroc

(Categoria mens 17) Liga Francesa  
Deman dimenge entàs 10:00 ores en Vielha.  
Escòla de Fòtbol - Isle d'Odon  
Dissabte 28 de noveme, entàs 15:00 ores en Clarac  
P.Riviere II - Escola de Fòtbol

## CONSELH ESPORTIU

### Activitats previstes e resultats

#### Cròs

Aué entàs 11:00 ores en Pont de Suert. XVII Cros Intercomarau Alta Ribagòrça

#### Natacion

##### Modalitat de Parpallòla

###### Infantil

Masculin 1er Miguel Palanca (I.E.S. d'Aran)

Femenin 1era Marina Font (I.E.S. d'Aran)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Piris (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Piris (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Alberto Mateo (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Carla Gavaldá (C.E.I.P. Garona)

Alevin

Masculin 1er Pep Casasayas (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Mireia Faure (C.E.I.P. Garona)

Benjamin

Masculin 1er Edgar Garcia (C.E.I.P. Garona)

Femenin 1era Raquel Albuquerque (C.E.I.P. Garona)

Era Mòla

Prebenjamin

Masculin 1er Guillem Vilches (C.E.I.P. Garona)

brama

# Demanar perdon

**P**er çò son a Besiers destruit  
P a mal mis / Que trastos los  
aucisdrón; nos lor pòdon  
far pis/ E tots cels aucisian qu'el  
mostièr se son mis,/ Que no'ls pòt  
gandir crotz, autar ni crucifícs;/E  
los clercs aucisian li fòls ribauts  
mendics/ E femnas e enfants,  
qu'anc non cug uns n'eissís/Dieus  
recepia las armas, si'l platz en  
paradís! Quanc mais tant fera  
mòrt del temps Sarrasinis/ no cuje  
que fos faita ni qu'òm la consentis." (Besiers an destrusit, a toti an  
aucit, non pòden hèr piri; a toti es  
refugiats ena glèisa, ne era crotz,  
ne er autar, ne eth crucifixe les  
protegis; aucissen es capelhans e  
es malauts, es mainatges e es hem-  
nes, arrés ne hug; Diu receberà es  
amnes se li platz, jamès se con-  
sentic ua massacra tan crudèu des  
deth temps des Sarrasins). Aguest  
bocin dera Cançon dera Crosada ei  
ua mòstra dera actuacion crudèu  
qu'es francesi d'acòrd damb era  
glèisa de Roma desvolopèren en  
tot perseguitar as catars, as qu'an-  
quilèren. Ei un des prumèrs geno-  
cidis dera istòria. Ei tristament  
celèbra era frasa "Aucitz-les a toti!  
Diu reconeisherà es sòns!" dita per  
Arnaut Amaury, legat deth Papa  
en moment d'entrar en Besiers,  
deuant dera impossibilitat de  
seleccionar es catars des que non  
n'eren. Massacres collectives se'n  
heren en d'autas poblacions coma  
Marmanda,... auciren a toti e non  
enterren ad arrés; o en Bram... a

cent òmes, les arringuèren es  
uelhs, eth nas, es aurelhes e es  
pòts e les deishèren ath miei deth  
camin; ath deuant un de bòrní  
entà guidà-les; o enes molti pòbles  
a on deishauen es mòrts penjats;  
calie escarmentar ara popula-  
cion.... Es Catars entenien era reli-  
gion cristiana damb orientacions  
e matisacions differentes des cris-  
tians de Roma e per aquero sigue-  
ren perseguits e exterminats pes  
francesi (que volien era anexion de  
territoris) en tot dar compliment a  
un mandat dera jerarquia eclesiasti-  
ca e ara realisacion d'ua Crosada  
(mès d'ua). Eth Comde de Tolosa,  
Raimon VI balhèc proteccio as  
catars e per aguesta rason siguec  
escumergat. Eth Concili de Tours  
possèc er organisme eclesiastic  
dera Inquisicion qu'auie de velhar  
pendent sègles pera conservacion  
dera puresa dera fe des d'un punt  
de vista oficial e que se hec famo-  
sa pes castigs umiliants e publics  
as que sosmetie as "erètges". Ara  
dempùs des ans, eth Papa Joan  
Pau II, ei dispausat a demanar per-  
don en nòm dera Glèisa per tantes  
atrocitats e bestieses cometudes  
pera Inquisicion, tot e qu'abantes  
vò que se hèsque ua relectura deth  
papèr dera madeisha e pense  
qu'era Glèisa non ei era soleta res-  
ponsable des cruseltats cometudes  
pera Inquisicion enes sues perse-  
cucions (un bon nombre de gover-  
nants dera època tanben ne sigue-  
ren fòrtament responsables).

Un collectiu de personnes an  
adreçat ath Papa un Manifest pera  
Reconciliacion en què se li dema-  
ne que vage entà Tolosa entà  
demanar perdon per totes es  
mòrts realisades pendent era Cro-  
sada. Se li demande qu'ac hèsque  
ena Basilica de Sant Sernin e que  
lhèue er escomenge ath Comte  
Raimon VI e que li retorno toti es  
sòns aunors. Joan Pau II ei un òme  
de fòrta sensibilitat e consciéncia  
pes injustícies, e per açò ja a  
demanat desencuses pes fautes  
deth passat as Ugonots e as Judius.  
Anar entà Tolosa serie ua polida  
leçon. Entre es signants dera peti-  
cion cau destacà-i a Dominique  
Baudis, alcalde de Tolosa e ar Abat  
Georges Passerat, Director der Ins-  
titut Catolic de Tolosa,... Tanben er  
Estat Francés aurie de demanar  
desencuses a tot eth pòble occitan,  
descendent dirècta der esperit des  
catars, pes madeishes bestieses e  
persecucions.... Qu'er Estat se  
desencuse!

Pr'amor dera persecucion, er  
Estat Occitanocatalan, qu'existie  
des deth mès de gèr de 1213,  
demorèc des.hèt en seteme deth  
madeish an, ath temps que resul-  
taue mòrt eth rei Père I; solet  
Governant dera istòria dera  
nacion occitanocatalana. Jamès se  
tornèc a possibilitar era sua recu-  
peracion. D'alavetz era lengua  
Occitana patís persecucion. Damb  
ua Occitània fòrta cambiarie era  
possibilitat e eth referent der ara-

nés. Era Inquisicion en Catalunya  
la introdusic eth rei Alfons I e la i  
consolidèc eth madeish Père I, tos-  
temp en collaboracion damb eth  
clergat e era noblesa. Damb es ans  
era Inquisicion se convertie en un  
bon utís d'introduccion dera lengua  
castelhana en Catalunya, entre d'autas accions fòrça mès  
grèus.

Mos conven er empendediment  
dera Glèisa, per efecte de reparacio  
istorica qu'a de comportar, e  
pera accion de reparacion ara per-  
seguida personalitat deth pòble  
aranés (liéger occitan). S'eth Papa  
demanar desencuses (e tanben se  
non les demane) toti es creients (e  
tanben es non-creients) aurien  
d'avalorar er acte en positiu, ce  
que vò dider eth reconeishement  
ad aqueri que reclamen eth dret a  
comunicà-se (e mantier) ena lengua  
pròpia deth temps dera perse-  
cucion, qu'ei era madeisha qu'era  
actuau; aquera lengua romanica  
des trobadors qu'actuaments se  
nomente occitan e ena Val d'Aran  
aranés. Es actes de reparacion  
requerissen tanben accions en  
concret.

Es Catars, ena sua interpretacio  
des Escritures, enes èpòques  
de dificultat e de persecucion, pre-  
dicauen: "cohessatz-vos es uns as  
auti".

Jusèp Loís Sans Socasau  
Institut d'Estudis Occitans - Aran  
jsans1@pie.xtec.es

## Es joeni patinaires aranesi mòstren un bon nivèu ena IIIau Copa d'Improvisacion

Redaccion  
VIELHA

Eth Palai de Gèu de Vielha a estat, ua  
dimenjada mès, er escenari d'ua  
competicion sus patins.

Aqui uns seishanta joeni d'edats  
comprendudes entres 7 e es 20 ans pre-  
neren part ena tresau edicion dera  
Copa d'Improvisacion Val d'Aran,  
damb ua afliuència de public plan  
importanta. Es clubs participaires sigue-  
ren eth Club de Hielo Vielha, C.A.E.I.,  
C.E.V.A e F.C. Barcelona.

Era classificacion siguec plan bona  
per part des patinaires aranesi, sustot  
en çò que tanh as d'edats mès joenes. Es  
esportistes, qu'aueran d'improvisar ua  
pèça musicau entà cada categoria era  
madeisha- damb ua sèrie d'elements  
obligatoriis, sigueren puntuats per part  
deth jurat, enes apartats de tecnica e  
d'impression artistica. Era mieja des  
dues notes dèc es guanhadors d'aguesta  
edicion.

Enes de mens de 10 ans, agropats per  
nivèus de dificultat, es prumèri classifi-  
cats sigueren Elena Pena deth C.H. Viel-

ha deth nivèu 1 e Laia Verdú e Jonathan  
Montes en nivèu 2, tanben d'aguest  
madeish club.


Ja ena categoria de mens 12, ena  
quau sonque i avec participacion feme-  
nina, era guanhadora siguec Mireia Claramunt  
deth F. C. Barcelona.

Es de mens 16 ans, tanben acorrots  
pats en dus nivèus en guanhadors  
sigueren, en nivèu 1, Silvia Millan  
deth F. C. Barcelona en tot demorar  
desèrta era participacion masculina.  
En nivèu 2, Nacho Navarro deth C. H.  
Vielha e Eva Niflerola deth F. C. Barce-  
lona sigueren es dus guardonats.

Ena categoria mès grana, ei a dider  
entà participaires de mès de 16 ans,  
era guanhadora siguec Mireia Nomen  
deth F. C. Barcelona. En aguesta cate-  
goria tanpòc i avec participacion mas-  
culina.

Aguesta competicion, que se daurie  
eth dissabte damb eth sorteg entà mer-  
car er orde de gessuda des patinaires e  
damb uns entrenaments prèvis, se  
clausuraue eth dimenjége damb era  
entrèga des trofegi as guanhadors.

Per çò que hè ara competicion, eth



Eth Palai de Gèu aufric aguesta competicion per tresau an consecutiu

Palai de Gèu de Vielha acuelherà eth  
pròplieu dissabte 28 era Copa Catalana  
entàs patinaires de nivèu regionau.

Aciu tanben i aurà participacion arane-  
sa damb un totau de cinc represen-  
tants.

## Garona enjós

# L'Institut d'Estudis Occitans, cap a un congrès

David Grosclaude  
LESCAR

**L'**Institut d'Estudis Occitans èra acampat en Amassada Generala per la dimenjada passada a Nimes. L'IEO recampa associacions de l'espaci occitan.

Com èra pas una annada d'elecció, pel renovelament del Conselh d'Administracion, daissèt un pauc mai de temps a las discussions aprèp que lo president Felip Carbona aguèsser fait lo rapòrt de las accions menadas dempuèi l'an passat. Es una annada marcada per la question de la Carta europea e per la question de l'article 2 que s'acaba e l'IEO s'es engatjat dins aquel combat que siá per de rencontres amb los responsables politiques o per d'accions menadas a l'interior del Comitat Republican per la Modificacion de l'article 2.

Felip Carbona parlèt tanben del desenvolupament de las relacions amb Catalunya que semblan de s'intensificar. Una convencion foguèt signada l'estiu passat amb l'Institut d'Estudis Catalans en Val d'Aran. Enfin òm remarcava la

bona santat del sector edicion. La distribucionde libres s'organiza e se professionaliza e la creissença de las ventas es una prova del trabalh realizat.

Lo trabalh en comissions permetèt d'abordar mai d'un subjècte coma per exemple lo de l'organizacion d'un congrès de l'IEO que se debanariá al mes de mai de 1999 a Tolosa. Son objectiu es de prendre lo temps de la reflexion mentre que l'occitanisme coneis una evolucion importanta e que l'IEO a benlèu besonh de s'interrogar sul ròtle novèl que dèu jogar dins un contèxt qu'a cambiat. Lo congrès permetrà de desembocar sus una plafòrma que serà sossesa a l'Amassada Generala de novembre de 1999.

Los grands principis d'aquel congrès son estats definits e s'agís de menar una reflexion a l'encòp sus l'organizacion e lo fonctionament interne de l'IEO e sus lo ròtle que dèu jogar. Quins ligams devon èstre creats entre las diferentes seccions localas e regionalas o entre l'IEO e los autres sectors de l'occitanisme?

Dins los subjèctes que



A l'esquerra, Felip Carbona, president de l'IEO

ARCHIU

poiràn far l'objècte d'una discussio globala trobam la question de la comunicacion extèrnia e del messatge que l'IEO dèu far passar a la societat occitana: quin explicar quin dire l'occitanisme? La question de la professionalizacion de l'occitanisme es tanben dins las preocupacions: cossí maridar lo trabalh de militants benevòles e d'un nombre mai grand de professionals trabalhant dins sectors mai que mai divèrses?

Foguèt prepausat tanben de s'interrogar sus çò que serà la lenga occitana de doman: quina lenga parlaràn los mai natus, quina evolucion coneisserà la lenga e cossí cal acompanhar e portar aquela evolucion? Enfin que dèu far l'IEO dins lo domèni de la recerca e quinas relacions dèu aver amb los cercaires.

## Question centrala de l'article 2

**D**imenge passat l'IEO faguèt tanben lo punt sus la question de la Carta europea e l'article 2 en tornant afirmar que la question de l'article 2 èra centrala. Lo cal modificar pr'amor la Carta europea signada e ratificada a minima servirà pas per res. Donc cal seguir la mobilizacion e l'IEO participarà e apèla a participar a las mani-

festacions que se debanaran lo 5 de decembre. Cal denociar l'ipocrisia de la celebracion del 50 aniversari de la Declaracion dels Drets de l'Òme pr'amor en çò nòstre n'i manca un: lo dret a la lenga.

Un rendut compte del trabalh del Conselh de la Lenga que se tracha de fixar las nòrmas ortograficas. L'IEO i es representada largament. Se la

necessitat d'un Conselh de la Lenga e d'una autoritat es pas contestada es puslèu la comunicacion del trabalh del Conselh que deu èstre mejorada. Foguèt demandat que mai de personnas foguèssen associadas a la preparacion de las discussions per prendre mai en compte lo punt de vista de totes los utilizadors de la lenga escrita.

**A**quò's la tota recenta edicion organ, per Quaderns Crema, d'una nova revirada catalana de "Lettres de mon moulin" (1869), a costat de la publicacion de sa quaterna version occitana ("Cultura d'Òc", 1996), aqueste còp signada per "Cantalauza", que nos balha uèi lo parat de dintrar aquel classic de las letras francesas e de parlar de dos de sos reviraires: Andrieu Lagarda e "Cantalauza".

Va sens dire qu'aquestas "Lettres de mon moulin" son d'aqueles tèxtes qu'en França tot escolan coneis per còr, puèi qu'òm las legís nauta vots dempuèi los primiers corses. E aquò per mai d'una rason, coma ne son sa simplicitat e sa tendresa... O son estil, que F. Mistral capitèt a definir paradoxalament en reconéisser devant son amic: "Tu as résolu avec un merveilleux talent ce problème difficile: écrire en français le provençal..."

Malurosament, Daudet la nos porgiguèt tota en francés, sa creacion —que compren de caps d'òbra coma "Le Petit Chose" (1866), "Tartarin de Tarascon" (1870) e los "Contes du Lundi" (1873)—, pr'amor

## Letras de mon molin

Jaume Figueras i Trull

que, a son dire, "le provençal nourrit mal son homme..." E mai se l'occitan i naseja de per tot e d'unes racontes que i a son emmanlevats a l'"Armanac Provençau" de sos amics felibres...

### Dos valents de l'ombra

Mas enfin: aquò's en 1969 qu'Andrieu Lagarda, en tot profeitat de sa valor pedagogica, nos balhèt en letres de mòtle la primièra revirada occitana que restituiguèt aquelas "Letras" a la siá lenga d'origina: aquela dels pastorèls e moliniers que i entendretz a parlar, aquela de mossur Seguin e lo curat de Cucunhan, aquela de Garrigós e Tistet Vedena... La quita parladura que Daudet avia popat a son brèc e que d'aquel temps èra ben la sola lenga per vilas e vilòtas... Amb lo subrepés, ara, d'una dignitat lingüistica qu'es al delà de tot folklorisme e qu'a permés a milanta

jovents de començar a l'aimar, sa lenga desoblidada... Ne son plan la prova, d'aquela capitada, las cinc reedicions (la darrièra es datada en 1994) que d'aquel obratge son faitas, sens comptar la siá adaptacion provençala mesa en grafia feli-brencia...

Mas es d'Andrieu Lagarda qu'aimariam parlar, tanben. Vaquí un d'aqueles "valents de l'ombra" que sa vida tota s'es devorada per Occitania; un d'aqueles "obrièrs de la paraula", escolan del canonge Salvat, que sens relambi se son avodats a tota sorta d'iniciativas... Contaire, lexicograf e pedagòg, en mai d'un narrator e un reviraire de tria, son mai d'un vinentat de titols que pel moment a liurat a las premsas, de las devinalhas e lo folklòre a l'istòria literària, en tot passar per Daudet o Pau Arena, los catars, lo "rugby", l'etnografia... E tot aquò servit per una lenga que fa miranda e

que vos ne faretz una festa de la legir.

Tot aital coma Loïs Combas, de son escais-nom "Cantalauza", un bolegaire afiscat que dempuèi vint-e-cinc ans es a i portar pèira al reviscòl de l'occitan, en tot far endevenir son engatjament militant e sa condicion sacerdotala. Sufis de ne remendar quelques unes, d'aqueles escrivans que n'a entrepres la revirada, per ne presar tot l'estrambòrd e l'importància: Kipling ("Lo Libre de la Jungla"), Saint-Exupéry ("Lo Pichon Prince"), "La Bona Novèla", "Lo Libre de Jòb", Francis Jammes ("Lo roman del lebraud"), Orwell ("1984"), "La bòria de l'animalum"), Steinbeck ("La pèrla"), "De mirgas e d'òmes"), Hemingway ("Lo vièlh òme e la mar") e, per segur, Daudet ("Contes del meu molin")..., sens doblidar "Asterix" o la liturgia, en mai de la siá dedicacion a l'òbra

de Joan Bodon o l'abat Besson.

Avem aquí donc una esca-senç de las bonas per tornar legir aquellas istòrias qu'Anfós Daudet comencèt de publicar en 1866 ailamont, a París, en tot fargar lo mite d'una pivelanta Provença beluguejaira: lo país del solelh e las cigalas que "Mirèio" e "Calendal" venián de consacrar e que Daudet faguèt farandolejar tot a l'entorn d'un vièlh molin bufec en Fontvièlha, al prèp d'Arles, en mitan de pins e brugas... E mai se, a costat d'aquela gaietat embelinaira que vos empòrta, lo malur e lo lagui vos regardan, coma passa per "L'Arlatenca" o "La diligència de Beucaire".

Col·labora l'Arxiu Occità de la UAB

<http://www.uab.es/inst-ESTUDIS-MEDIEVALS/ARXIU-OCCITA/>

Institut d'Estudis Medievals.  
Edifici B.  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
Telèfon 93 581 11 44  
E-mail  
[arxiuoccita@blues.uab.es](mailto:arxiuoccita@blues.uab.es)

## miralhem-mos

# “Quan es musics se descuedauen es gojats ja s'auien escapat!”

PILAR BARÉS

**D**itz qu'a dat mès torns qu'un ventilador, que lèu s'ac a corrut tot, des d'Euròpa enquier auta costat der ocean. Cò que mès li shaute a Asuncion España ei viatjar. Era non pòt estar en casa, a de besonh gésser e parlar; atau que vos poiratz imaginar eth sòn caractèr; ei viua, chocanta e aberida.

Era nòsta protagonista, Asuncion España, ei hilha des d'Alòi de baish de Salardú encara qu'ara viu ena casa des deth Panadèr que la bastiren amassa damb eth sòn òme, Manel Paba.

Maugrat qu'a setanta nau ans rebrembe que de joena auie barat es aubades; en tot compdar arribam ara conclusion que seguraments se deishèren de barar apuprètz er an trenta cinc perque er an següent es gojats agueren de marchar entara guèrra. Es aubades se barauen en Salardú entà Santa Creu, eth tres de mai. En gésser de missa, ath miei dera plaça deth pòble i auie plaçada ua taula damb veires, moscatelh e pastes. Aguesta taula ère tota rodejada de cagires e aquiu se i sègen es gojates. Asuncion rebrembe que calie pagar e que “en aquera epòca ja auie pagat un duro”.

Un viatge seigudes, es gojats repararen eth moscatelh e galhetes. Ara seguida es gojats començauen a barar peth torn des cagires mentre es musics tocauen, mès “quan es musics se descuedauen es gojats auien marchat per un carrèr e ja s'auien escapat. E alavetz ère d'arrir perque es musics tocauen e non i auie cap de gojat. Dempús ath cap dera estona tornauen damb sarpats d'èrba doriua e la tirauen per dessús des gojates. Més cò plan divertit ère quan es musics se descuedauen e non les vedien a vier, perque auien marchat per un carrèr e auien entrat per un aute. Totí arríem perque es gojats barauen e es musics encara non tocauen!”.

Cò qu'ei en Tredòs, segontes m'auie condat Joan Cònsul des d'Escola: “entara hèsta de Sant Còsme e Sant Damian se hève missa en Catran. En sortir de missa se meteuen ues taules ena plaça, e alavetz eth jovenir, nem es gojats dauen eth torn barant. Clar, es musics anaven tocant e es gojats s'escapaven pes camins e tornaven quan es musics èren descue-



Asuncion España e eth sòn òme en ua cerimònia deuant des de Casat en 1943.

ARCHIU

dats. Daven vin blanc e galhetes. E se se sèven ena taula calie pagar cinc pessetes en aquet temps. Ère polit aquerò des aubades!”

En tot tornar entà Santa Creu rebrembe Asuncion “qu'abantes i auie molta mès union qu'ara, ath delà de que non i auie tanta gent forastèra; pujauen es joeni d'aguesti poblets: Bagergue, Tredòs, Unha, Arties, Gessa. Ère molt divertit! Se i anaue molt entà hèstes. Es gojates dera mia edat non mo'n perdien cap, tanben corrèvem! Enes balhs, ère de costum que quan es musics parauen de tocar nosates mos passàuem peth miei deth balh, de cap a cap dera sala. E quan tornauen a tocar eth balh baràuem entre nosates, e alavetz viegen es gojats e mos tocauen en bras entà separà-mos e barar damb eri. Ère molt graciós perque nosates èrem un shin-hau pilhes-se n'arrís- e quan viege un gojat damb eth que non mos agradaue barar dàuem miei torn e mos escapàuem entar auta costat. Ara fin te calie barar mès ne viegen molt!”

Es comparacions der ager damb er aué son inevitables. Asuncion España se planh dera vida tan desproporcionada que portam es joeni d'ara. Era desproporcion ara ora de retirà-mos

entath lhet, ¿Qué ei aquerò de retirà-se entas sies o sèt deth maitin?. Abantes coma molt tard “se quitauen entà dues o tres deth maitin, mès tard non perque londeman calie tra-balhar”. Mès tanben se referís ara desproporcion per cò qu'ei eth béuer: “era gent non beuie tant coma ara, èren mès sensats per non voler díder que i auie bèth un que destacaue, mès per règla generau ère tot conforme”. Ara Asuncion hè ua petita pausa en veir era mia cara —semble qu'abantes tot siguesse melhor e ara arren valé-se era pena— e contunhe: “ara, cò que dilhèu i auie en aquera epòca ère mès peleges qu'ara, perque pujauen toti es de Vielha a barar e trègen es gojates, e bèth viatge i auie auut peleges entre es gojats deth madeish pòble. Tanben motiu des peleges ne podie èster eth béver un shinhalet mès deth compde.”

Ath delà des hèstes majors, en iuèrn, maugrat que non i auie sales de balhs, es joeni s'amassauen es dimenges enes caves o codines entà barar. Conde Asuncion qu'auie barat “ena botiga de Jesús, ena cava nòsta a on jo me maridè, tanben ena nòsta codina as d'Alòi, as deth Sau, as de Montadí. Tot acò, clar, en codines gra-

nes e es dimenges. Per exemple en mes de març pujauen es vedèths tath Pòrt dera Bonaigua era gent d'Es Bòrdes, de Vielha e d'auti pòbles, e alavetz mos amassàuem toti e baràuem, e Dempús les calie acompanyar entà acontentà-les.”

Entara Setmana Santa non se podie barar sonque auien eth permís entà barar eth dia de Sant Jusèp. Quan arribaue aguest dia es gojates de Salardú dera edat d'Asuncion s'amassauen e baishauen entà Arties a on i auie ua pianòla. Ditz que se'n portauen dus sòs entà meté-les ena pianòla e aquiu barauen e senon logauen un music, bèth viatge i auie anat a tocar Pauet de Pau, eth music de Bagergue de qui ja n'auem parlat en ua auta ocasion.

En iuèrn pes tardes es gojates de Salardú s'amassauen en ua casa entà cóser, hèr micha, jogar a cartes e explicar trufanderies e remoquets. Tanben cosien es sòles des miches e enblanquien es espardenhes perque alavetz es sabates èren cares e non se'n podien crompar guaires “atau coma ara que van a còps de pès. Ja n'anàuem de mudades. D'un vestit dera prumèra entara segona, e tot a cambiat...”

## UA VAL D'ARAN LÍMPIA

- TRÈIR ERA LORDÈRA DEMPÙS DES 20 OR, DETH SER
- NON MÉTER LIQUITS LAGUENS DES CONTIENEDORS
- PLEGAR ES CAISSES DE CARTON, ENTÀ REDUÏR ETH VOLUM



- UTILISAR ES CONTIENEDORS DE LHAUNES E DE VEIRE.
- MÉTER TOSTEMP ERA LORDÈRA EN UA BOSSA E LAGUENS DETH CONTIENEDOR.
- NON MÉTER LAGUENS ES CONTIENEDORS, MAQUINES, TARCUM D'OBRA, MÒBLES, ECA.